

#RSABUDGET2025

Kgatiso e kopanetsweng ke Lefapha Bosetshaba la Matlotlo le Ditirelo Tsa Lekgetho tsa Aforika Borwa


#RSA Budget

#RSABudget2025

Ngwaga le ngwaga ka Thakole, Tona ya Matlotlo o rebola tekanyetsokabo ya bosetshaba, mo a tlhalosang lenaneo la puso la go dirisa madi, la lekgetho le la dikadimo mo dingwageng tse tharo tse di tllang. Tekanyetsokabo ya bosetshaba e kgaoganya madi magareng ga mafapha a bosetshaba, diporofense le bommasepala.

1. Dikaelo tse di tlhalosang dilo tse di tlhogeng mo tekanyetsokabong di romelwa go mafapha
2. Mafapha a beela kwa pele mananeo a tsone mme a kwala di-thulaganyo tsa go dirisa madi le maikemisetso a go aba ditirelo
3. Ditshitsinyo tsa tekanyetsokabo di romelwa kwa Lefapheng la Bosetshaba la Matlotlo gore di sekasekiwe
4. Dikomiti tsa mafapha a farologaneng tsa Bakaedi-Bagolo di akanyetsa go aba ditshitsinyo
5. Dikatenegiso tsa tekanyetsokabo di dirwa mo Komiting
6. Seteitemente sa Pholisi ya Tekanyetsokabo ya Paka e Bogareng se bontsha Tekanyetsokabo e ka solo felwang
7. Dikabo tsa makgaolakgang of swediwa kwa Kabineteng
8. Ditokumente tsa tekanyetsokabo di a baakanngwa
9. Tekanyetsokabo ya Konokono e a itsisive
10. Palamente e sekaseka le go amogela Tekanyetsokabo
11. Tekanyetsokabo e newa Poresidente gore a e saene le gore e nne mo molaong

GO BULA TSELA YA KGOLLO E E AKARETSANG LE GO ITSETSEPELA GA IKONOMI



MR. ENOCH GODONGWANA
LETONA LA MATLOTLO

Gore Aforika Borwa e kgone go rarabolola dikgwetlho tse dikgolo tsa loago le go tokafatsa boleng jwa botshelo mo nageng, e tlhoka ikonomi e e golelang ka bonako le go tlhama ditiro tse di oketsegileng.

Tekanyetsokabo ya 2025 e dira dipeelesto tsa togamaano go fitlhelela kgolo ya ikonomi ka bonako, mme e tlhomile mogopolu mo diporojekeng tsa mafarathatlha tsa motlakase, diporo, metsi le tsa dipalangwa.

Le fa gone tiragatso ya ikonomi e ne e se maatla ka 2024, go lebega fa go tla nna botoka go simolola ka 2025 go ya pele. Mo dingwageng tse tharo tse di tllang, go lebeletswe gore ikonomi e gole ka diperesente tse 1.8 ka ngwaga, mme tiragatso ya diphetogo e ka oketsa kgolo. Lefapha la motlakase le la dipalangwa le dira kgatelopele, mme diphetogo tse disha di lebagane le go tlhomama le go tokafadiwa ga kabo ya

“

Madi a a ka nnang triliyon tse R103 a tla dirisiwa mo dingwageng tse tharo tse di tllang mo diporojekeng tse di farologaneng tsa mafarathatlha”

metsi. Madi a a ka nnang triliyon tse R1.03 a tla dirisiwa mo dingwageng tse tharo tse di tllang mo diporojekeng tse di farologaneng tsa mafarathatlha.

Go tsibogela dikgatelelo tse disha le tse di tswelelang tsa ditshenyegelo, tekanyetsokabo ya 2025 e akantsa go tlhatlhosa selekanyo sa lekgetho fela thata. Se se bothlokwa ke gore, puso e ile ya tsaya tshwetso e e bokete ya go tlhatlhosa selekanyo sa lekgetho la dithekiso [value-added tax (VAT)]

ka diperesente di le 2, go nna diperesente di le 17. Puso e tla tswelela e tshegetsa batho ba ba dikobo di magetleng le ba ba sotlegang ka dikabo tse dikgolo tsa thuto, tlhokomelo ya kalafi le tlhabololo ya loago. Mphiwafela ya nakwana ya loago ya COVID-19 e tla atolosiwa go fitlha go Mopitlw 2026, le dikabo tsa nakwana tsa tshireletso ya loago le tsa mananeo a go thapa batho ka 2026/27 le 2027/28. Gape puso e beetse madi kwa thoko a botsa-

maisi jwa masetlapelo le a diporojeke tsa mafarathatlha mo pakeng ya magareng.

Go fokotsa sekoloto go tla feleletsa go fokoditse madi a puso e a dirisang go duela sekoloto seo. Mo tsamaong ya nako, phokotsego eno ya merokotso e e duelwang e tla thusa puso go laola madi a setshaba botoka le go e thusa go godisa ikonomi. Fa morokotso o o duelwang mo sekolotong o ntse o fokotsega, go tla nna le lotseno lo lo oketsegileng lo puso e ka lo dirisang mo dikarolong tse di jaaka thuto, tlhokomelo ya boitekanelo le mafarathatlha.

Go tloga ka 1 Sedimonthole 2024, Aforika Borwa e neilwe bopresidente jwa G20. Bopresidente jwa ngwaga o le mongwe jwa Aforika Borwa bo tlide go tlhoma mogopolu mo go rotloetseng kgolo ya ikonomi e e akaretsang le e e tsepameng, le go lwa kgatlanong le khumanego. Go lebeletswe gore ofisi ya poresidente e rotloetse ditiro tsa ikonomi, segolobogolo mo ditheong tse di jaaka bojanala le go amogela baeng.



PEELETSO YA MAFARATLHATLHA GO TSHEGETSA KGOLLO

**Mo dingwageng tse tharo
tse di tlang, peeletso mo setheong
sa setshaba le sa poraefete e
tla oketsegka peresente ya
GDP, mme seno se tla bo se bontsha
kgatelopele mo maitekong
a naga a go rotloetsa kgolo
ya ikonomi.**

Le fa go ntse jalo, kgolo e e bonako e a tlhokega go rarabolola dikgweltho tse di sa kgaotseng tsa kgolo e e kwa tlase, botlhoka tiro jo bo kwa godimo le khumanego.

Puso e diragatsa diphetogo go oketsa peeletso ya mafaratlhatlha le go kgotha-

letsa setheo sa poraefete go nna le seabe. Diphetogo tseno di dira gore go nne motlhofo gore khampani ya poraefete e dirisane le setheo sa puso go rebola diporojeke, go tokafatsa tsela e puso e dirang dipolane tsa mafaratlhatlha ka yone, le go tokafatsa tsela e mafapha le ditheo tsa puso di rwalang maikarabelo ka yone. Ka kakaretso, diphetogo tse di akantshtsweng tsa mafarathatlha di tla tokafatsa togamaano, thuso ya madi le tiragatso ya diporojeke tsa mafaratlhatlha, go tlhomamisa gore go na le thebolo e e bonako ya mafaratlhatlha a a tshegetsang

“...kabo e
e bonako ya
mafaratlhatlha e tla
rotloetsa kgolo, le go
tlhama ditiro”

kgolo ya ikonomi, a a atolosang phitlhelelo ya ditirelo tsa motheo le a a tlhamang ditiro.

Lefapha la bosetshaba le tlie go dirisa triliyon di le R103 mo mafaratlhatlheng mo dingwageng tse tharo tse di tlang. Peeletso ya mo ikonoming ya mafaratlhatlha, seglobogolo ke e e dirwang ke ditlamo tsa puso, e ikarabelela diperesente di le 81.5 tsa phopoletso ya paka ya magareng. Madi ano a tlie go dirisiwa go atolosa bokgoni jwa go tlhagisa motlakase, go tlhabolola le go atolosa neteweke ya dipalangwa, le go tokafatsa ditirelo tsa kgeleloleswe le metsi. Dithulaganyo tsa ditirelo tsa loago, go akaretsa tlhokomelo ya boitekanelo le thuto, di ikarabelela diperesente di le 15.5 tsa palogothe ya madi a a tla dirisiwa. Dingwe tsa diporojeke tseno di tla tlhoka madi a mangwe a a oketsegileng go tswa kwa babeletsing ba poraefete, fa madi a mangwe a tla tswa mo dikhampaning tsa poraefete gammogo le ditheo tsa puso.

DINTLHAKGOLO TSA TEKANYETSOKABO YA 2025

1. Tuelo ya loago – go akaretsa tlhabololo ya tikologo, mananeo a go thapa, tshireletso ya boitekanelo, thuto le loago – e tla dira palogare ya diperesente di le 61 tsa ditshenyegelo tse di se nang morokotso mo pakeng e e bogareng
2. Mphiwafela ya leruri ya loago e tla oketsegka go nna kwa godimo ga infoleishene mme mphiwafela ya nakwana ya loago ya COVID-19 e tla tswelela go fitlha ka 31 Mopitlwe 2026.
3. Tlhabololo ya ikonomi ke sengwe se se golang ka bonako ka palogare ya diperesente di le 8.1 ka ngwaga, mme seno se dirwa ke dikabo tse di kwa godimo go sekae tsa mafaratlhatlha.
4. Dikantso tsa lekgetho la konokono di akaretsa go tlhatlhosa VAT ka diperesente di le 2 go nna diperesente di le 17, le go oketsa dijо tse dingwe mo lenaanenng la dilwana tse di sa tsenngweng lekgetho, mme lekgetho la leokwane le tla nna le sa fetoga.
5. Ka 2025/26, puso e tla tsepamisa sekoloto ka diperesente di le 76.1 tsa GDP.
6. Go lebeletswe gore kgolo ya mmatota ya ikonomi e tlhatlhogege go diperesente di le 1.9 ka 2025, go tswa go diperesente di le 0.8 ka 2024.
7. Letsholo la go rola tiro pele ga nako le abetswe dibilione tse R11 ka 2025/26 le 2026/27 go fokotsa palo ya badiri ba ba seng ba botlhokwa mo mafapheng a bosetshaba le a porofense.

BULA TSEBE E E LATELANG

GO ROTLOETSA KGOLLO YA IKONOMI KA DIPHETO GO TSE DI RULAGANTSWENG

Ikonomi ya Aforika Borwa e lebane le dikgwetho tse di jaaka go kgaolwa ga motlakase, thulaganyo ya dipalangwa e bokoa le dilekanyo tse di kwa godimo tsa bokebekwa le bosenyi, tse di dirileng gore batho ba se ka ba nna le tshepo mo ikonoming mme dilekanyo tseno di fokoditse go ntshiwa ga dikuno.

Legato la ntlha la Operation Vulindlela le ikaletse go fokotsa go kgaolwa ga motlakase, go baakanya thulaganyo ya dipalangwa, go fokotsa ditlhawatlha tsa data, go oketsa kabu ya metsi, go ngoka batho ba ba itseng tiro le go tshegetsu bojanala. Diphetogo tse di tlang di tlie go tlhoma mogopolo mo kgannyeng ya gore go nne motlhofo go batla tiro le go hira batho – segolobogolo ka go rarabolola bothata jwa go sa lekanekane ga mafelo, mme go dirisiwa ditoropo go rotloetsa ditiro tsa ikonomi le go tokafatsa kabu ya ditirelo tsa masepala.

MANANEKO A GO THAPA SETSHABA A NEWA THUSO

**Le fa gone palo ya batho ba ba
thapilweng e oketsegile go nna
dimilione tse 16.9 mo kwatareng
ya boraro ya 2024, selekanyo sa
botlhoka tiro mo Aforika Borwa
se tswelela se le kwa godimo
thata go diperesente di le 32.1.**

Mananeo a go thapa setshaba [Public employment programmes (di-PEP)] a botlhokwa thata go mekamekana le botlhoka tiro jo bo tswelelang bo le kwa godimo.

Di-PEP di tlie go newa madi a a oketsegileng a a kana ka dibilione di le R8.8 ka 2025/26. Baamogedi ba konokono ba akaretsa:

- **Lefapha la Thuto ya Motheo:** Dibilione tse R5.8 go matsholo a go thapa a lefapha la thuto ya motheo.
- **Lefapha la Metshameko, Botaki le Setso:** Dibilione tse R0.35 go rotloetsa indaseteri ya botlhami.




- **Lefapha la Kgwebo, Madirelo le Kgaisano:** Dibilione tse R1.3 go Letlole la Ditiro Tsa Loago.
- **Lefapha la Bosetshaba:** Dibilione tse R0.45 go Lenaneo la Ditiro mo Ditoropong.
- **Setheo sa Bosetshaba sa Tlhabololo ya Basha:** Dibilione tse R0.55 go Ditiro Tsa Bosetshaba Tsa Basha.
- **Lefapha la Ditiro le Badiri:** Dibilione tse R0.35 go matsholo a jaaka Botsa-maisi jwa Bosetshaba jwa Neteweke ya

go Bula Ditsela, Letlole la Thekenoloji le dithuto tiro.

Mo godimo ga moo, Lefapha la Bosetshaba la Matlotlo le Ofisi ya Poresidente, di dirisana le ditheo tse dingwe tsa puso, di simolotse go sekaseka ka botlalo mananeo a mmapaka wa badiri o o dirang, di-PEP le thulanganyo ya tshegetso ya loago go tokafatsa bokgoni le tiro sentle.


Ka maiteko ano, puso e solo fela gore e tla dira kgatelopele e e botlhokwa go fokotsa botlhoka tiro.

1 METSWEDI YA LOTSENO LWA PUSO KA 2025/26



R 2 067.6bn	79.5%	MAKGETHO
R 353.1bn	13.6%	DIKADIMO
R 180.1bn	6.9%	LOTSENO LO LO SE NANG LEKGETHO


2 DITSHENYEGELO TSA PUSO KA 2025/26



R 427.0bn	16.4%	TLHABOLOLO YA LOAGO
R 424.2bn	16.3%	DITSHENYEGELO TSA GO DUELA SEKOLOTO
R 349.6bn	13.4%	THUTO YA MOTHEO
R 298.9bn	11.5%	BOITEKANELO
R 289.8bn	11.1%	TLHABOLOLO YA IKONOMI
R 286.6bn	11.0%	TLHABOLOLO YA SETSHABA
R 267.6bn	10.3%	KAGISO LE PABALESEGO
R 146.6bn	5.6%	THUTO LE THAPISO YA MORAGO GA SEKOLO

3 MPHIAFELA YA LOAGO

	2024/25	2025/26
MPHIWAFELA YA PUSO YA BATSOFE	R2 185	R2 335
MPHIWAFELA YA BAGALE BA NTWA	R2 205	R2 355
MPHIWAFELA YA BATHO BA BA NANG LE BOGOLE	R2 185	R2 335
MPHIWAFELA YA TLHOKOMEO YA BANA BA BA SE NANG BATSADI	R1 180	R1 260
MPHIWAFELA YA BATHO BA BA IKAEGILENG KA TLHOKOMEO	R2 185	R2 335
MPHIWAFELA YA GO TSHEGETSA BANA	R530	R580
MPHIWAFELA YA KABO YA THUSO	R530	R580



19.3 milione

ya batho ba tla
amogela mphiwafela
ka Mopitlw - 2028

Tekanyetsokabo e tlie go oketsa boleng jwa mphiwafela ya leruri gore e nne kwa godimo ga infoleishene.

4 TEKANYETSOKABO E TSHEGETSA KGOLYA IKONOMI, GO TLHAMWA GA DITIRO LE TLHABOLOLO YA LOAGO




Diperesente di le 1.9

tsa kgolo ya mmatota ya GDP di lebeletswe ka 2025



Diperesente di le 61

tsa palogotho ya ditshenyegelo tsa puso di abetswe tlhabololo ya setshaba, mananeo a go thapa, boitekanelo, thuto le tshireletso ya loago mo dingwageng tse 3 tse di tlang



Dibilione di le R35.2

tsa madi a mangwe a a ntshwang go atolosa mphiwafela ya nakwana ya loago ya COVID-19 go fitlha go Mopitlw 2026



Dibilione di le R885.7

di abelwa ditirelo tsa motheo, matlo le dipalangwa tsa botlhe, le go fetolwa ga mafelo le tlhabololo ya ditoropo mo dingwageng tse 3 tse di tllang



Dibilione di le R905.9

tsa mananeo a botlhagisi, dikgwebopotlana le a go thapa setshaba mo dingwageng tse 3 go rotloetsa ikonomi

5 MANANEO A GO THAPA SETSHABA



Dibilione di le R8.8

e abetswe mananeo a go thapa setshaba ka 2025/26, go tshegetsa tsela ya go itsedisu, go rotloetsa diphetogo tsa dithulaganyo, le go kgontsha go tlhamwa ga ditiro

6 DITUELO TSA PUSO TSE DI SE NANG MOROKOTSO LE TSE DI NANG LE MOROKOTSO JAAKA KABELANO YA PALOGOTLHE YA DITSHENYEGELO

Ditshenyegelo tse di se nang morokotso



* Ditshenyegelo tse di se nang morokotso ke palogotho ya ditshenyegelo tsa puso tse di se akaretseng dituelo tsa sekolotse tse di nang le morokotso.

DITSHISINYO TSA LEKGETHO LA 2025



LEKGETHO LA LOTSENO LWA MOAGI

DIPHETOGO TSA LEKGETHO LA LOTSENO LWA MOAGI DI GO AMA JANG?

Tekanyetsokabo ya 2025 e fetola dikoketso le diphokoletso tsa lekgetho la lotseno lwa moagi gore di thuse ka ditlamorago tsa infoleishene. Madi a motho ka bonosi a ka a amogelang a a tlhogegang pele ga gore a duele lekgetho mo ngwageng wa lekgetho o o simololang ka 1 Mopitlw 2025 go ya go 28 Tlhakole 2026 ke a a latelang:

DIKAROLO TSA LEKGETHO	NGWAGA WA LEKGETHO: 2024/25	NGWAGA WA LEKGETHO: 2025/26
Ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 65	R95 750	R100 350
Ba ba dingwaga di le 65 go ya go 74	R148 217	R155 350
Ba ba dingwaga tse di fetang 75	R165 689	R173 650

Diphokoletso tsa lekgetho go moduela lekgetho di ntse jaana:

DIPHOKOLETSO TSA LEKGETHO	NGWAGA WA LEKGETHO: 2024/25	NGWAGA WA LEKGETHO: 2025/26
Tsa konokono (batho botlhe)	R17 235	R18 063
Tse di kgolwane (ba dingwaga tse 65 le go feta)	R9 444	R9 900
Tse dikgolo (ba dingwaga tse 75 le go feta)	R3 145	R3 294

MAKGETHO A BOLEO

TLHATLHOSO YA LEKGETHO LA BOJALWA LE MOTSOKO

Lekgetho le le kgethegileng la bojalwa le tla oketsegka diperesente di le 6.83 mme la motsoko le tla oketsegka diperesente tse di magareng ga 4.83 go tloga ka letlha le se tla bong se itsisiwe ka lone ka 19 Tlhakole 2025.

	E OKETSEGKA NGE:
Biri ya momela	16c go khene ya 340ml
Beine e se nang sukiri	28.5c go botlolo ya 750ml
Beine e nang le sukiri	48c go botlolo ya 750ml
Beine e nang le asiti	91.5c go botlolo ya 750ml
Disaeda le majalwa a dirilweng ka matute a maungo	16c go khene ya 340ml
Bojalwa jo bo bogale	R6.04 go botlolo ya 750ml
Disekerete	R1.05 go pakete ya 20
Dithobane tsa motsoko o thutafaditsweng	79c go pakete ya 20
Sekerete ya motsoko	R1.18 go 50g
Motsoko wa peipe	51c go 25g
Disekara	R8.60 go 23g
Motsoko wa mokgwa wa ileketeroniki wa motswako wa nikotini le o e seng wa motswako wa nikotini	14c go 1ml



DIPHETOGO TSA LEKGETHO

LEKGETHO LA LOTSENO: BADUELA LEKGETHO

Lekgetho le le duelwang ke baduela lekgetho mo ngwageng wa lekgetho magareng ga 1 Mopitlw 2025 go ya go 28 Tlhakole 2026.

Lotsono lo lo nang le lekgetho (R)	Selekanyo sa Lekgetho (R)
R0 go ya go R248 600	18% ya lekgetho la letseno
R248 601 go ya go R388 400	R44 748 + 26% ya lekgetho la lotseno lo lo kwa godimo ga R248 600
R388 401 go ya go R529 200	R81 096 + 31% ya lekgetho la lotseno lo lo kwa godimo ga R388 400
R529 201 go ya go R694 500	R124 744 + 36% ya lekgetho la lotseno lo lo kwa godimo ga R529 200
R694 501 go ya go R885 400	R184 252 + 39% ya lekgetho la lotseno lo lo kwa godimo ga R694 500
R885 401 go ya go R1 875 100	R258 703 + 41% ya lekgetho la lotseno lo lo kwa godimo ga R885 400
R1 875 101 le go ya godimo	R664 480 + 45% ya lekgetho la lotseno lo lo kwa godimo ga R1 875 100

Source: National Treasury

LEKGETHO LA DITHEKISO

Selekanyo sa VAT se tla tlhatlhoga go tloga go 15% go ya go 17% go simolola ka 1 Moranang 2025.

LEKGETHO LA DITHOTO

Tafole ya lekgetho la dithoto le fetotswe go tloga fela ka 1 Mopitlw 2025. R1 210 000 ya ntlha ya boleng jwa thoto e e rekilweng e ka se tsenngwe lekgetho la dithoto. Tafole ya lekgetho le lesa e ka tsela e latelang:

Boleng jwa Thoto	Lekgetho la Thoto
R0 go ya go R1 210 000	0% ya boleng jwa thoto
R1 210 001 go ya go R1 663 800	3% ya boleng jwa thoto jo bo kwa godimo ga R1 210 000
R1 663 801 go ya go R2 329 300	R13 614 + 6% ya boleng jwa thoto jo bo kwa godimo ga R1 663 800
R2 329 301 go ya go R2 994 800	R53 544 + 8% ya boleng jwa thoto jo bo kwa godimo ga R2 329 300
R2 994 801 go ya go R13 310 000	R106 784 + 11% ya boleng jwa thoto jo bo kwa godimo ga R2 994 800
R13 310 001 le go ya godimo	R1 241 456 + 13% ya boleng jwa thoto jo bo kwa godimo ga R13 310 000

Source: National Treasury

Scan this QR code
for the PDF version of
this People's Guide
to the Budget



MAIKUTLO A
GAGO
A BOTLHOKWA

A O FITLHELETSE KAEDI YA BATHO YA TEKANYETSOKABO E LE MOSOLA?

Re aga re batla ditsela tse disha tsa go tokafatsa kaedi eno, mme re ka leboga fa o ka re romelela ditshwaelo le dikakantsho go Media@treasury.gov.za